

E thabolotswe e  
bile e tsamaelana  
le KPKT

Mophato

2



## Bokgoni jwa Botshelo ka SETSWANA

Buka 2

Kgweditharo 3 & 4




Leina:



Phaposi:

ISBN 978-1-4315-0270-7



LIFE SKILLS IN SETSWANA

GRADE 2 – BOOK 2

TERMS 3 & 4

ISBN 978-1-4315-0270-7

THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.

7th Edition

Dibukatiro tse di fithelwang mo  
metseletseleng e, ke:

- Puotlaleletso ya Ntlha ya Setswana Mephato 1–3 (Ka dipuo tsotlhe tsa semmuso)
- Puotlaleletso ya Ntlha ya Setswana Mephato 4–6 (Ka Seesimane)
- Puogae ya Setswana Mephato 1–6 (Ka dipuo tsotlhe tsa semmuso)
- Matesisi (Mmetshe) Mephato 1–3 (Ka dipuo tsotlhe tsa semmuso)
- Matesisi (Mmetshe) Mephato 4–9 (Ka Seesimane le Seaforikanse)
- Bokgoni jwa Botshelo Mephato 1–3 (Ka dipuo tsotlhe tsa semmuso)



basic education


Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



## Diteng

### Kgweditharo 3 Tsebe

- (33) Ke goreng mmu o le botlhokwa mo go rona? ..... 2
- (34) Botlhokwa jwa mmu ..... 4
- (35) Go gongwe ka ga mmu ..... 6
- (36) Go bereka ka mmu ..... 8
- (37) Dipalangwa tsa mo lefatsheng: mo tseleng ..... 10
- (38) Dipalangwa tsa mo lefatsheng: mo tereneng ..... 12
- (39) Dipalangwa tsa mo moweng ..... 14
- (40) Dipalangwa tsa mo metsing ..... 16
- (41) Go gongwe ka ga dipalangwa tsa metsi ..... 18
- (42) Dipalangwa tsa botlhe ..... 20
- (43) Pabalesego ya tsela ..... 22
- (44) Melawana ya tsela ..... 24
- (45) Dipaterolo tsa baithuti ..... 26
- (46) Ka moo borapharakano ba re thusang ka teng ..... 28
- (47) Batho ba bantsinyana ba ba re thusang ..... 30
- (48) Tiro e ntle ya mo motseng ..... 32



### Kgweditharo 4 Tsebe

- (49) Lefatshe la rona, Aforikaborwa ..... 34
- (50) Folaga ya bosetshaba ..... 36
- (51) Pina ya rona ya Bosetshaba le disimbolo tsa bosetshaba ..... 38
- (52) Disimbolo tsa rona tsa bosetshaba ..... 40
- (53) Mekgwa e e farologaneng ya go buisana ..... 42
- (54) Go buisana ka mokwalo le ka mantswe ..... 44
- (55) Mekgwa e mengwe ya go buisana ..... 46
- (56) Go buisana ka dipapatso le mmno ..... 48
- (57) Re buisana jang fa re sa utlwe? ..... 50
- (58) Re buisana jang fa re sa bone? ..... 52
- (59) Motshegare le bosigo ..... 54
- (60) Ditoro le dikeletso mo bosigong ..... 56
- (61) Motshegare le bosigo ..... 58
- (62) Go dira tiro e ntle bosigo ..... 60
- (63) Diphologolo tsa bosigo ..... 62
- (64) Phologolo e e nna e babalesegile bosigo ..... 64



Mme Angie Motshekga,  
Tonakgolo ya Thutotheo



Rre Enver Surty,  
Motlatsatonakgolo ya Thutotheo

Dibukatiro tse di kwaletswe barutwana ba Afrika Borwa ka fa tlase ga boeteledipele jwa ga Tonakgolo ya Lefapha la Thutotheo. Mme Angie Motshekga le Motlatsatonakgolo ya Lefapha la Thutotheo. Rre Enver Surty.

Dibukatiro tsa Rainbow ke karolo ya maiteko a mangwe a Lefapha la Thutotheo a a ikaeletsweng go tokafatsa bokgoni jwa barutwana kgotsa baithuti ba Afrika Borwa mo mephatong e merataro ya ntsha. Jaaka e le sengwe sa dilo tse di kwa godimo mo Lenaneotirong la Mmuso, porojeke e e etleediwa ke Letlotlo la Semmuso. Se se kgontshitse Lefapha go kwala dibukatiro tse ka dipuo tsotlhe tsa semmuso, mme ga di duelelwae.

Re solo fela gore dibukatiro tse di tlaa tswela barutabana mosola mo go ruteng ga bona ga letsatsi le letsatsi, le mo go netefatseng gore barutwana ba digela kharikhulamo ya bona. Re netefaditse gore re kaela morutabana sentle mo tirong nngwe le nngwe ka go tsenyeletsa mesupatsela go bontsha gore ke eng se morutwana a tshwanetseng go se dira.

Re solo fela gore bana ba tlaa itumelela go dira mo bukeng e fa ba ntse ba gola e bile ba ithuta, le gore wena jaaka morutabana, o tlaa abelana le bona boitumelo jwa bona.

Re go eleletsa katlego e kgolo mo tirisong ya dibukatiro tse, wena le barutwana ba gago.



Published by the Department of Basic Education  
222 Struben Street  
Pretoria  
South Africa  
© Department of Basic Education  
Seventh edition 2017

ISBN 978-1-4315-0270-7

This book may not be sold.

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

# Mophato 2

Bokgoni jwa Botshelo  
ya **SETSWANA**  
Buka 2



Buka e ke ya ga:



# Ke goreng mmu o le botlhokwa mo go rona?

3 – Beke /  
Kgweditharo



A re buiseng

Batho ba tlhoka mmu go tshela. Lefatshe le re tshelang mo go lona le bopilwe ka mmu. Re aga dintlo tsa rona mo mmung, e bile re jwala dijwalo tsa rona mo mmung gore re je. Diphologolo le tsona di tlhoka mmu. Dipodi le dikgomu di ja tlhaga le dijwalo tse dingwe tse di tlhogang mo mmung. Diphologolo tse dinnye tse dingwe, di tshwana le mebutlanyana le dipeba, gammogo le ditshenekegi di tshwana le ditshoswane le diboko, di tshela mo mmung. Gape bontsi jwa dijwalo bo tlhoka mmu go tlhoga le go gola.

Go na le mefuta e meraro ya mmu.

## Mmu wa motlhaba

Fa o kgotlhha mongwe wa mmu o ka menwana ya gago o tlaa utlwala gore o thata, o omile e bile o motlhaba. Go bonolo gore phefo e fokele mmu wa motlhaba kwa kgakala. Fa o tshela metsi mo mmung wa motlhaba, metsi a nonoelela mo go ona ka bonako, mme a gogola motlhabantana o mongwe. Dijwalo ga di gole sentle mo mmung o o bosetlhanyana.



Motlhaba

## Mmu wa mmopa

Mmu mongwe o utlwala jaaka mmopa. Fa o nosetsa mofuta o wa mmu o a kgomarela. O ka dira dilo tse di farologaneng ka mmu wa mmopa, jaaka dikopi le megopo le diphologolo tsa mmopa, mme go thata go jwala dijwalo mo mmung wa mmopa. Fa pula e na, mmopa o tshwara metsi sebaka se seleele mme dijwalo tse di tlhogang mo go ona di nwa metsi.



Mmu o o mmopa

Letlha: .....

## Mmu o o serokwa

Mmu o o serokwa ke mmu o o siametseng dipeo le dijwalo thata. Ga o nne metsi thata kgotsa wa oma thata. O na ke dijo tse di lekanetseng go tshola dijwalo di gola. Mmu o o serokwa o tshwana le motswako wa motlhaba le mmu wa mmopa mme go le gantsi o montshonyana ka mmala.



## Mmu o o serokwa



A re direng

Batlisia gore go na le mmu wa mofuta mang mo tikologong ya sekolo sa gago.

- Tsamaya go dikologa mapatlelo a sekolo le tsala ya gago le bone gore a le ka se ka la bona motlhaba, mmopa le mmu wa serokwa.
- Tlaya le mmu go tswa mo mafelong a a farologaneng kwa tlelaseng o le mo dithining kgotsa dikgetsaneng kgotsa dikoping.
- Nomora diduti 1, 2 le 3.



A re bueng

Bua le tsala ya gago ka ga mmu o o tlileng ka ona go tswa mapatlelong a sekolo.  
Araba dipotso tse ka ga mofuta mongwe le mongwe wa mmu.

- Mmu o lebega jang?
- Mmu o utlwala jang?
- A go ne go na le dijwalo tse di neng di tlhoga mo mmung?



A re kwaleng

Tlatsa gore o bone mmu kwa kae mo kholomong ya ntsha mme morago o khalare dikarabo tse di nepagetseng.

O bone mmu kwa kae?	O utlwala jang?			A go na le dijwalo tse di neng di tlhoga mo go ona?	
	omile	bokgola le go kgomarela	matlapana	ee	nnyaya
	omile	bokgola le go kgomarela	matlapana	ee	nnyaya
	omile	bokgola le go kgomarela	matlapana	ee	nnyaya




# Botlhokwa jwa mmu

3 – Beké /



A re bueng

Lebelela setshwantsho mme o bue ka ga diphologolo tsotlhe tse di nnang mo lefatsheng.



A re bueng

Bolelela tsala ya gago gore ke diphologolo dife tse o di boneng mo setshwantshong.  
A o ka akanya ka ga diphologolo tse dingwe tse di nnang mo lefatsheng?  
Kwala maina a tsona.




A re direng

- Thala kgotsa penta setshwantsho sa dinonyane, ditlhapi kgotsa ditshenekegi.
- Kgobokanya dilo tsa tlhago di tshwana le dithobanyane, matlhare, wulu le motlhaba.

Di beye golo go le gongwe.

Bua ka ga mebala, dipopego le phopholego

Letlha: .....



A re kwaleng

Thala mola go golaganya dilo tse di mo mabokosong ka fa molemeng le phopholego ya tsona – mokgwa o di utlwlang ka teng – ka fa mojeng.




Tswina
Mosamo
Mmitlwa
Bodilo
Galase
Sesepa

Popota
Kgomarela
Boleta
Bonolo
Relela
Bogale



A re kwaleng

Dilo tse di utlwala jang? Tlatsa dikarabo tsa gago.



A re tsamayeng

Bopa tshekeletsa. Taboga go ya ka mosepele wa tshupanako mme morago kgatlhanong le mosepele wa tshupanako.

Morago o latlhele kgwele ya dinao go tswa mo morutwaneng mongwe go ya kwa go yo mongwe.

Dira se go ya ka mosepele wa tshupanako mme morago kgatlhanong le mosepele wa tshupanako.



35

# Go gongwe ka ga mmu

3 - Beke 2



A re buiseng

Re tshwanetse go somarela mmu

Karolo ya botlhokwa ya mmu wa batho le diphologolo ke mmugodimo. Ke gore mmu o dijwalo di tlhogang mo go ona. Medi ya dijwalo e thibela phefo le pula go gogola mmugodimo. Dijwalo di a swa fa pula e na go le gonne, kgotsa fa go šwa. Gape di a swa fa go na pula e ntsi. Fa go se na dijwalo, mmugodimo o gogolwa ke pula, kgotsa phefo e a o gogola. Se se bidiwa kgogolego ya mmu. Batho le bona ba baka kgogolego ya mmu. Fa re sa tlhogomele mmu, o ka se ka wa fepa dijwalo tse di tlhogang mo go ona, mme di tlaa swa. Ka ntsha eo, mmu o a gogolega kgotsa o phepheulwa ke phefo.

A re bueng

Bua le tsala ya gago ka ga mekgwa e batho ba ka bakang kgogolego ya mmu ka teng. Leka go araba dipotso tse:

Go diragala eng fa re rema ditlhare tse dintsi?

Go diragala eng fa re rua dipodi, dinku kgotsa dikgomo tse dintsi mo lefatsheng?



A re kwaleng

Lebelela ditshwantsho tse. Bua le tsala ya gago ka ga se se diragalelang mmu. Morago o tshwaye (✓) karabo e e nepagetseng ya potso nngwe le nngwe.


A kgogolego yam mu e bakiwa ke

Phefo	
Melelo	
Pula e nnye thata	



A kgogolego yam mu e bakiwa ke

Letsatsi	
Batho	
Phefo	





### A re buiseng

Dijwalo di tlhoka mmu o o siameng go gola

Letlha: .....

Ditlhare le dijwalo di bona dijo go tswa mo mmung. Fa mefuta e e farologaneng ya ditlhare le dijwalo di gola mmogo, di tsaya mefuta e e farologaneng ya dijo go tswa mo mmung mme mmu o nna o itekanetse. Fa rapolasa a jwala mofuta o le mongwe fela wa sejwalo, jaaka mmidi, sejo seo se dirisiwa ke dijwalo tsotlhe. Balemirui ba kgona go tshola mmu wa bona o itekanetse ka go jwala ditlhare tse di dirisang mefuta e e farologaneng ya dijo go tswa mo mmung. Re kgona go tshola mmu mo ditshingwaneng tsa rona o itekanetse ka go oketsa ka kompose.

O ka nna wa itirela kompose. Kompose e naya dijalo dijo.

Resepe ya go dira kompose ke e.



### A re direng

Resepe ya kompose



O tlaa tlhoka:

- Matlapi a maungo le merogo
- Matlhare le tlhaga tse di suleng.
- Dikgetsana tsa matlhare
- Pampiri e e kgagogileng

- Dikgapa tsa mae
- Khateboto

O se ka wa dirisa:

- Baya dilo tsotlhe mo thotobolong mo sekhutlong se se nang le moriti sa jarata.
- Tshela mmunyana.
- Tshela metsi a a lekaneng gore thotobolo e nne e le bokgola (mme e se metsi).
- Menola dilo tsotlhe ka foroko beke nngwe le nngwe kgotsa tse pedi.
- Fa e nna ntsho, e epele mo mmung mo tshingwaneng.
- Bogela dijwalo tsa gago di gola di tiile e bile di itekanetse!


O se ka wa dirisa:

Dithini, galase, polasetiki, tlhapi, nama, mašwi kgotsa tshisi.



### A re kwaleng

Lebelela  
ditshwantsho mme  
o tshwaye dilo tse  
o ka di dirisang mo  
thotobolong ya  
gago ya kompose.  
Dira khoroso e  
kgolo mo dilong tse  
o sa tshwanelang  
go di dirisa.



Teacher:  
Sign:  
Date:



# Go bereka ka mmu

A re buiseng

3 - Beke 2

Kgweditharo



Dumisani le kgaitsadie Ntombi ba batla go dira tshingwana. Ntombi o batla go jwala merogo mme Dumisani o batla go jwala mabolomo. Sa ntlha, ba tshwanetse go swetsa gore lefelo le le maleba thata le le siametseng tshingwana le kwa kae. A o ka kgonago ba thusa? Lebelela ditshwantsho tse mme o tshwaye (✓) lebokoso le le siameng.



Ba tshwanetse go dira eng morago? Nomora ditshwantsho tse tharo tse di fa tlase ka tatelano e e siameng.



A ba dira dilo tse di siameng? Tshwaya dilo tse di siameng mme o beye khoroso fa thoko ga dilo tse di sa siamang.





### A re bueng

Bua le tsala ya gago ka ga go nna le tshingwana ya merogo le ditlhare tsa maungo kwa gae. A e somarela madi? A merogo le maungo a latswega botoka? Goreng? O ka kgon a go jwala mefuta efe ya maungo le merogo kwa gae? Ke eng se se tlhogang sentle mo motseng wa gaeno? Lebelela ditshingwana tse dingwe kgotsa dipolase.

Letlha: .....




### A re kwaleng

Dira lenaneo la mefuta ya merogo e o ka ratang go e jwala. Fa thoko ga mongwe le mongwe bua gore ke eng o ka rata go o jwala.




### A re direng

Lebelela ditshwantsho mme o bolelele tsala ya gago gore go diragala eng ka ga sejalo sa nawa mo go sengwe le sengwe.



### A re tsamayeng

- Reetsa morutabana wa gago mme fa a go raya a re, taboga, tlola, wela fa fatshe kgotsa tlolatlola, o dire jalo ka bonako.
- Itshegetse ka leoto le lengwe. Jaanong fetogela kwa leotong le lengwe.

Thala mola fa fatshe kgotsa o beye mogalanyana fa fatshe.

- Tsamaya mo godimo ga mola.
- Phuthololela matsogo a gago kwa matlhakoreng gore o kgone go itshegetsu.
- Leka ka matlho a gago a tswetswe!



Teacher: \_\_\_\_\_  
Sign: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_


# Dipalangwa tsa mo lefatsheng: mo tseleng

Kgweditharo 3 – Beke 3



A re buiseng

Re dirisa mefuta e e farologaneng ya dipalangwa go tloga mo lefelong le le rileng go ya kwa lefelong le lengwe, le go rwala dilo go tloga mo lefelong lengwe go ya kwa go le lengwe. Go na le mefuta e e farologaneng ya dipalangwa. Bontsi jwa rona bo tsamaya fa fatshe mo dit seleng, diporong le mo dit seleng tsa maoto. Gape re dirisa dikolo di tshwana le ditoroko le diterena go rwala dilo mo dit seleng.



A re direng

Lebelela ditshwantsho. Tsotlhe di bontsha mekgwa e e farologaneng ya go dirisa ditsela go tsamaisa dilo. Thala mola go nyalanya setshwantsho sengwe le sengwe le lefoko le le siameng.



sethuuthuu



karaki ya ditonki



thekesi

sekutara

koloi

bese



toroko

baesekele



A re bueng

Bua le tsala ya gago mme le arabe dipotso tse.

O ya kwa sekolong jang letsatsi le letsatsi?

O etela ditsala le masika a gago jang?

O ya kwa tleiniking jang?

O ya kwa toropong jang?



### A re kwaleng

Kwala dipolelo di le pedi ka ga ka moo o ya kwa sekolong ka teng letsatsi le letsatsi. Jaanong feleletsa dipolelo tse.

Letlha: .....


Jaanong feleletsa dipolelo tse.

Morutabana wa me o tla sekolong ka \_\_\_\_\_.

Ke ya kwa tleiniking ka \_\_\_\_\_.

Fa ke ya kwa ntlong ya gaabo tsala ya me, ke \_\_\_\_\_.



### A re bueng

A o dirisa mefuta e e fetang bongwe ya dipalangwa go ya kwa sekolong?

Bana ba bangwe mo tlelaseng ba dirisa mefuta efe e mengwe go ya kwa sekolong?

Lebelela kerafo e mme morago o arabe dipotso.

Bontsi jwa bana mo tlelaseng ya gago ba tla sekolong jang?

Ke bana ba bakae ba ba yang kwa sekolong ka dikolo?

5				
4				
3				
2				
1				
	Tsamaya	Thekesi	Bese	Koloi



### A re buiseng

Jaanong o a itse gore go na le mefuta e e farologaneng ya dipalangwa tsa mo tseleng. Gape go na le mefuta e e farologaneng ya ditsela. Jaanong o a itse gore go na le mefuta e e farologaneng ya dipalangwa tsa tsela. Gae go na le mefuta e e farologaneng ya ditsela, go fa sekao:

- ditsela tsa mmu le
- ditsela tsa sekontiri

Di bidiwa ditselagodimo, mme gonu di na le dileini di le pedi mo letlhakoreng lengwe le lengwe, dikolo di le nne di kgona go di dirisa ka nako e le nngwe.

Tselafefo e tshwana le tselagodimo mme matlhakore a mabedi a tsela a kgaogane.

O tsamaela fela kwa letlhakoreng le le lengwe la tsela mo tselafefong.



### A re bueng

A o setse o kile wa tsamaya mo tselafefong? A go na le tselafefo gaufi le fa o nnang teng? A bontsi jwa ditsela tsa kwa o nnang teng ke ditsela tsa mmu kgotsa tsa sekontiri? Ke efe e e bolokesegileng – tselafefo kgotsa tselagodimo? Goreng?



Teacher:  
Sign:  
Date:



A re buiseng

# Dipalangwa tsa mo lefatsheng: mo tereneng

Dipalangwa tsa tsela ga se ona fela mokgwa wa go tsamaya mo lefatsheng. Gape re kgona go dirisa mokgwa wa diporo. Diporo di tshwana le ditselana tse di dirilweng ka ditshipi. Ditselana tse di bidiwa metlhala. Diterena di tsamaya mo metlhaleng e. Di palamisa batho le dilo go tswa mo toropong nngwe go ya kwa go e nngwe. Terena e kgona go palamisa batho ba bantsi go gaisa sejanaga kgotsa bese.



Gape e kgona go pega dilo tse di boketenyana le dilo tse dintsinyana go gaisa toroko.



A re bueng

Lebelela ditshwantsho mme o bue le tsala ya gago ka ga mefuta e e farologaneng ya diterena tsa seporo.

Ke dife tsa diterena tse, tse di palamisang batho?

Ke dife tsa diterena tse, tse di pegang dilo?

Terena e kgona go pega dilo tsa mofuta mang?

Terena e e palamisang batho fela e bidiwa terena ya batho kana bapalmi. Terena e e pegang dilo mme e seng batho e bidiwa terena ya dithoto.



Terena ya motlakase



Terena ya lebelogodimo



Terena ya disele

Letlhha: .....



### A re golaganyeng

Thala mola go golaganya mofuta wa terena ka fa mojeng le tshedimosesto e e nepagetseng ka ga yona ka fa molemeng.



E dirisa disele

E dirisa malatlha mme e kgwa mosi


E ke terena e e lebelo thata. E kgona go fitlha 200 km ka ura. Terena ya ntliha ya mofuta o ke Gauterena kwa Gauteng, Aforikaborwa.

E dirisa motlakase. Motlakase o tswa mo megaleng ya maatla a motlakase e e kwa godimo ga megalala ya terena.



### A re direng

Itlhamele terena ya gago mme o e thale mo phatlheng e e fa tlase. Bontsha tsala ya gago setshwantsho sa gago. Tlotla ka ga mebala le dipopego.



### A re kwaleng

Araba dipotso tse.

Terena ya gago ke ya mofuta mang?

Go ja bokae go dirisa terena ya gago?

Terena ya gago e tsamaela bokgakala jo bo kanakang?



### E dirile kwa ntle

- Tlolatlola, tlolela kwa godimo le kwa tlase, tlolela kwa pele mme o eme ka maoto a mabedi.
- Jaanong dira khoso ya maparego e morutabana wa gago a go diretseng yona. O tshwanetse go palama, go gagaba, go relela kgotsa go tlola go tswa mo selong go ya kwa go se sengwe. Leka go dira se ka kgetsana ya dinawa e e mo tlhogong ya gago.



Teacher:

Sign:

Date:



A re buiseng

# Dipalangwa tsa mo moweng

Go fitlha fa o ithutile ka ga mefuta ya dipalangwa tsa mo lefatsheng. Re kgonas go tsamaya mo moweng. Go na le mekgwa e e farologaneng ya dipalangwa tsa mo moweng. **1.** Re dirisa dififane go fofela kw amafelong a a kgakala. **2.** Sejanaga se kgonas go tsamaya ka lebelo la 120 km ka ura. **3.** Setimela se se bofeso sa lebelo le le kwa godimo se kgonas go tsamaya ka lebelo la 200 km ka ura. Sefofane se kgonas go fofa ka lebelo la dikilomitara di le 955 ka ura! **4.** Difofane le dihelikopotara tsotlhe di na el dienjene tse di maatla. Dibalune tsa mowa o o mogote le direledi ga di na dienjene. **5.** Dibalune tsa mowa o o mogote di fofafafa kwa godimo ka thuso ya mowa o o mogote. Direledi di na le diphuka tse di fofafofang mo moweng ka tsona. Batho go le gantsi ba dirisa dibalune tsa mowa o o mogote le direledi go ithabisa le go tshameka. **6.** Basutlhalefaufau ba tsena mo lefaufaung ka sesutlhalefaufau.



A re direng

Thala mola go tswa mo setshwantshong sengwe le sengwe go ya kwa lefokong le le nepagetseng.

Balune ya mowa o o bolelo



Sefofane sa bapalmi

Sereledi

Helikopotara

Sereledi sa go lekelela

Sepalangwa sa lefaufau




A re kwaleng

Itire o ka re o tlhatlogela kwa godimo mo baluneng ya mowa o o mogote.

O kgonas go bona eng go tswa kwa godimo kwa?

Kwala dilo tse tharo tse o kgonang go di bona.








### A re bueng

Letlha: .....

Susie le kgaitsadie Norman ba ya go etela bontsalaabona kwa Johaneborogo. Ba ya go fofa go tloga kwa Motsekapa. Lebelela ditshwantsho, mme o bue le tsala ya gago ka ga se ba yang go se dira.



### A re kwaleng

Buisa dipolelo tse. Jaanong lebelela ditshwantsho gape, mme o nomore dipolelo go ya ka tatelano e e nepagetseng go tloga ka l go fitlha ka 8.

	Dikgetsana tsa ga Susie le Norman di a kalwa.
	Batsadi ba ga Susie le Norman ba ba isa kwa boemelafofaneng ka sejanaga.
	Ba amogela dipasa tsa bona tsa go palama kwa khaontareng ya go tsena mo sefofaneng.
	Moamogelabafofi o isa Susie le Norman kwa lefelong la batlhokomedi.
	Susie le Norma ba palamela kwa godimo mo sefofaneng ka ditepisi.
	Susie, Norman le batsadi ba bona ba ya kwa khaontareng ya go tsena mo sefofaneng.
	Ba dula fa fatshe mme ba bofa mabantaa ditulo.
	Ba dira ditshupetso tsa gore ba sale sentle.

Teacher:  
Sign:  
Date:

# Dipalangwa tsa mo metsing

3 – Beke 4



A re buiseng

Mokgwa wa bofelo wa dipalangwa ke wa mo metsing. Batho ba dirisitse metsi go tsamaya mo go ona le go rora dilo sebaka sa dingwaga di ka nna makgolo. Re tsamaya go kgabaganya mawatle go etela mafatshe a mangwe, e bile re dirisa dinoka go ya kwa mafelong a a farologaneng mo mafatsheng a rona.

Re tsamaya jang mo metsing? Lebelela ditshwantsho tse di fat lase o bo o bue le tsala ya gago ka ga mefuta e e farologaneng ya dipalangwa e re e dirisang go tsamaya mo metsing.



Mokoro wa ditlhapi




Mokoro wa sejanaga



Sekepe sa bapalami



Mokoro w go thuma



Mokoro wa dikota

Ke sefe se o akanyang gore batho ba se dirisetsa go tsamaya mo nokeng e nnye?

Ke sefe se batho ba se dirisetsang go kgabaganya lewatle go ya kwa lefatsheng le lengwe? A o akanya gore batho ba dirisa mokoro wa enjene go tsamaela kwa kgakala kgotsa fa gaufi?



A re kwaleng

Jaanong kwala polelo e le nngwe ka ga mongwe le mongwe wa mefuta ya mekoro le gore e dirisediwa eng.


Letlha: .....



A re bueng


Bua ka ga dipotso tse le tsala ya gago.

- Ke mokgwa ofe wa dipalangwa o o go siametseng thatathata?  
Ke eng o rialo?
- Ke mofuta ofe wa sepalangwa o o leng bonyabonya?
- Ke mofuta ofe wa sepalangwa o o leng lebelobel?
- Ke mofuta ofe wa sepalangwa o morutabana wa gago a o dirisang go ya kwa sekolong?
- O ka dirisa terena ya seporo ya lebelogodimo kwa kae mo Aforikaborwa?



A re direng

Thala setshwantsho sa mofuta wa sepalangwa o o o ratang thata. E ka nna sejanaga, mokoro, sefofane kgotsa baesekele. O ka nna wa thala le fa e le pitse.



E dirile kwa ntla

Kgaoganya barutwana ka ditlhophpha di le pedi:  
Setlhophpha sa ntla ke sa diphiri, mme sa bobedi ke sa dinku. Dira "lesaka" le dinku di tlhatlhelwang mo go lona fa di tshwerwe. Fa morutabana a le supetsa, diphiri di leka go tshwara dinku. Dinku tse di tshwerweng di tsena mo "lesakeng". Nku e nngwe e leka go bulela dinku tse di mo lesakeng ka go di kgomakgoma. Fa dinku di kgongwa, di kgona go tsena mo motshamekong gape.



Teacher: \_\_\_\_\_  
Sign: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_

# Go gongwe ka ga dipalangwa tsa metsi



A re bueng

Lebelela ditshwantsho mme o bue le tsala ya gago ka ga tsona.

A o setse o kile wa bona mekgwa ya dipalangwa e e tshwanang le e?

Ke efe e e kgonang go tsamaya ka fa tlase ga metsi?

A o itse maina a mefuta efe kapa efe ya dipalangwa tse tsa metsi?



A re buiseng

Buisa dipolelo tse di fa tlase, o bo o lebelela ditshwantsho. Golaganya setlhophha sengwe le sengwe sa dipolelo le setshwantsho. Kwala palo e e nepagetseng fa thoko ga setshwantsho.

1. Feri kana selei se tseela natho, dikoloi le dilo tse dingwe ka kwa ga noka. Go na le mokoro o o tshwanang le o kwa Malgas kwa Kapabophirima. O rwala dikoloi le batho go kgabaganya noka ya Breede.



2. Sabomarine e tsamaya ka fa tlase ga metsi. Disabomarine tse dintsi di dikgolo mme di kgon a go rwala batho ba bantsi. Disabomarine tse dikgolokgolo di kgon a go ema ka fa tlase ga metsi dikgwedi tse dintsintsi.



3. Batho bangwe ba nna mo dintlong tsa mekoro. Bajanala ba ba yang malatsi a boikhutso kwa mafelong a tshwana le Kariba, kwa Zimbabwe ba kgon a go nna mo dintlong tsa mekoro go dikologa letsha.



Letlha: .....



### A re buiseng

O ithutile gore diterena di dirisa mefuta e e farologaneng ya maatla kana eneji gore di tsamaye. Le mekoro e dirisa mefuta e e farologaneng ya maatla. Mekoro e mengwe e dirisa maatla a batho. Mekoro e mengwe e dirisa maatla a disele kgotsa maatla a malatlha. Mekoro e mentsi e dirisa maatla a phefo.



### A re kwaleng

Tshwaya dikarabo tse di nepagetseng tsa dipotso tse.

Mokoro wa dithobanyane o dirisa maatla a mofuta mang?

disele	
setho	
phefo	




Mokoro wa sejanaga o dirisa maatla a mofuta mang?

disele	
setho	
Peterolo	



Mokoro wa ditlhapi o dirisa maatla a mofuta mang?

disele	
setho	
phefo	



Teacher:  
Sign:  
Date:

42

# Dipalangwa tsa botlhe

3 - Beke 5

Kgweditharo



A re bueng

Dipalangwa tsa botlhe ke eng? A koloi ya mogokgo wa gago ke sepalangwa sa botlhe?  
A baesekel ya tsala ya gago ke sepalangwa sa botlhe?  
A bese e kgon go nna sepalangwa sa botlhe?



A re buiseng

Dipalangwa tsa botlhe ke dipalangwa tse di kgonang go dirisiwa  
ke mongwe le mongwe, mme o tshwanetse go duelela dithekete.  
Diterena, dibese, dithekesi, difofane le diferi di kgon go dirisiwa jaaka dipalangwa tsa botlhe.



A re kwaleng

Ke mefuta efe ya dipalangwa tsa botlhe e o setseng o kile wa e dirisa?  
Go le gantsi o tshwanetse go dira eng pele o dirisa dipalangwa tsa botlhe?  
Batho ba dirisa dipalangwa tsa botlhe leng?



A re direng

Dira patlisiso ka ga mefuta e e farologaneng ya dipalangwa tsa botlhe tse  
barutwana-ka-wena ba setseng ba di dirisitse. Khalara boloko mo theiboleng  
e e fa tlase mabapi le mofuta mongwe le mongwe wa dipalangwa tsa botlhe o  
motho mongwe le mongwe a o dirisitseng.

Palo ya barutwana

II				
10				
9				
8				
7				
6				
5				
4				
3				
2				
1				
	Thekesi	Terena	Bese	Sefofane



Letlha: .....






A re direng

- Dirisa dimateriale tse di dirisiwang gantsi go dira koloi e e ka dirisiwang jaaka setsholaphensele.
- Penta kgotsa o kgabise koloi ya gago.



A re direng

Sega ditshwantsho tsa mefuta e e farologaneng ya dipalangwa tse di fa tlase mo tsebeng e kgotsa go tswa mo lokwalodikgannye kana mo makasineng. Kgomaretsa setshwantsho sengwe le sengwe mo lefelong le le nepagetseng.



Teacher:  
Sign:  
Date:




# Pabalesego ya tsela

Kgweditharo 3 – Beke 6



A re bueng

Batho ba ba mo setshwantshong se ba tlola melawana ya tsela. Bua le tsala ya gago ka ga gore ba dira eng se se phoso. Ke goreng re tshwanetse go obamela melawana ya tsela?



Letlha: .....



A re buiseng



Kgwedikgwedi le kgwedi re buisa kgotsa re utlwa ka ga bana ba sekolo b aba gatilweng ke koloi fa ba le mo tseleng go ya kwa sekolong kamaoto kana ka baesekel. O ka netefatsa gore o nna o babalesegile mo ditseleng fa o obamela melawana ya tsela.

### Melawana ya batsamaya-ka-dinao

- Pele o kgabaganya mmila, aga o leba kwa mojeng, morago kwa molemeng mme morago kwa mojeng gape go netefatsa gore ga go na dikoloi, dibaesekel, dithekese kgotsa dibese tse di tleng.
- Fa tsela e tlhanasela, batla mmila o o nang le letshwao la go ema kgotsa roboto kana bokgabaganyo mme o kgabaganye mo lefelong leo – e seng gongwe le gongwe fa gare.
- Fa go na le bokgabaganyo jwa zebra kgotsa dipaterolo tsa barutwana, di dirise. Ke ona mafelo a a babalesegileng go gaisa mabapi le go kgabaganya tsela.
- O se ka wa tsamaya mo gare ga tsela. Tsamaya mo tselaneng e e fa thoko ga tsela. Fa tselana e e se yo, tsamaya kgakala le dikoloi. Go le gantsi o tsamaye ka fa letlhakoreng la moja la tsela gore o kgone go bona pharakano e e tleng kwa go wena.
- O se ka wa tshamekela gaufi le tsela.
- Nna kelotlhoko thata pele o kgabaganya mo lefelong le dikoloi di tsenang kgotsa di tswang mo mmileng.



### Melawana ya batho ba ba tsamayang ka dibaesekel

- Netefatsa gore ga go sepe se se phoso ka ga baesekel ya gago. Tlhatlhoba dithaere, maboriki, diphetale, keetane, ditshwari, bele le lebone pele o kgweetsa.
- Bosigo kgotsa fa go se lesedi sentle, o tlhoka lebone le le phatsimang kwa pele mo baesekeleng ya gago, le setikara se se galalelang kwa morago.
- O age o rwala kokoro ya kotsi. E tlaa sireletsa tlhogo ya gago kgatlhanong le kgobalo fa o wa kgotsa o amega mo kotsing. Lekarapa le ka boloka botshelo jwa gago.
- Fa go na le tsela e e kgethegileng ya dibaesekel, o dirise yona go na le tsela ya dikoloi.
- Dirisa tsela e e babalesegileng, e seng fela tsela e khutshwane
- Dirisa ditshupetso tse di nepagetseng tsa diatla sentle fa o fapoga
- O se ka wa kgweetsa baesekel fa thoko ga e nngwe – ka dinako tsotlhhe o kgweetsa kwa morago ga baesekel e nngwe.
- O se ka wa dira mathaithai mo baesekeleng ya gago fa o kgweetsa mo tseleng.



E dirile kwa ntle

Kopa morutabana wa gago go go bontsha mokgwa o o babalesegileng wa go **kgokologela kwa pele** le go **kgokologela kwa morago**.



44

# Melawana ya tsela

Kgweditharo  
3 – Beké 6

A re kwaleng

Lebelela setshwantsho se se mo tsebeng ya 22 gape Jaanong araba dipotso tse.

Ke batho ba bakae ba ba tlolang melawana ya tsela?

Ke molawana ofe o mosadi wa dikgetsana a o robang?

Mosetsana yo o mo baesekeleng o roba melawana e mekae?

O roba melawana efe?

Go ka diragala eng ka monnamogolo?

O tshwanetse go aga o dira eng pele o kgabaganya tsela?



A re bueng


Diroboto di na le mabone a mararo.

Mebala ya ona ke efe?

Mebala e e kaya eng?

Mmala o o kwa godimo ke ofe?

Ke mmala ofe o o fa gare?







A re direng

Letlha: .....

Khalara mabone a a mo dirobotong tse gore a nyalane le lefoko le kwa tlase. Morago o bue gore letshwao lengwe le lengwe le kaya eng.



Tsenya letshwao (✓) mo lebokosong fa thoko ga roboto e e bontshang gore go babalesegile go kgabaganya tsela.



A re tsamayeng

- Dula fa fatshe. Pitikologela kwa pele le kwa morago jaaka bolo. Morago o robale ka mpa.
- Latlhela kgetsana ya gago ya dinawa kwa godimo o bo o e kapa. Jaanong e latlhela kwa pele ka moo o ka kgonang.
- Bereka le molekane. Refosanelang go latlhela le go kapa kgetsana ya dinawa.
- Berekang ka ditlhophpha. Bonang gore ke dikgetsana tse kae tse setlhophpha sa lona se ka di latlhelang mo serotong (mmanking) mo metsotswaneng e le 60.



Teacher:  
Sign:  
Date:

45

# Dipaterolo tsa baithuti

Beke 7

Kgweditharo 3



A re bueng

Lebelela setshwantsho mme o  
bue le tsala ya gago ka ga sona.

- Paterolo ya sekolo ke eng?
- E thusa barutwana jang?
- Ke goreng e le botlhokwa  
mo go wena?



A re kwaleng

Araba dipotso tse.



A go babalesegile gore barutwana ba kgabaganye tsela ka bobona?

Ke goreng o akanya jalo?

Paterolo ya sekolo e tshwanetse go nna teng ka nako mang?

O itse jang gore motho ke tokololo ya paterolo ya sekolo?

Paterolo ya sekolo e emisa pharakano jang?

E thibela barutwana go kgabaganya tsela jang?



A re direng

Letlha: .....

Dumisani le mmaagwe ba ya kwa laeboraring. Mo tseleng, ba bona matshwao a tsela. A kaya eng? Golaganya letshwao lengwe le lengwe le bokao jwa lona.



Batsamaya-ka-dinao ga ba a letlelewla.



Go na le mmila o go emiwang mo go ona kwa pele.



Batsamaya-ka-dinao ba ka kgabaganya fa



Laeborari



Go na le tsela e e kgabaganyang kwa pele.





Ke fela batsamaya-ka-dinao ba letlelewang.



A re kwaleng

Ntombi le rraagwe ba kgweeletsa kwa toropong go reka kwa mabenkeleng. Ba bona matshwao a tsela. Ntombi o botsa rraagwe gore o kaya eng. A o itse gore a kaya eng? Bereka le molekane mme o kwale se rraagwe Ntombi a tshwanetseng go se dira fa a bona matshwao a. Go bona gore a dikarabo tsa gago di nepagetse, menola buka.



(4) Ga o a letlelewla go fetla koloi e e fa pele ga gago.

(1) Ema fa letshwaoing. (2) O se ka wa tsenea fa. (3) O se ka wa tsamayga fa.

Dikarabo:

Teacher:  
Sign:  
Date:

46

# Ka moo borapharakano ba re thusang ka teng

Beké 7

Kgueditharo



A re bueng

Lebelela setshwantsho mme o arabe dipotso tse.

Ke mofuta ofe wa lepodisi o?

O itse eng ka ga mapodisi a pharakano?



A re kwaleng

Jaanong arabang dipotso tse.

Rapharakano o dira eng?

Rapharakano a ka go thusa jang?

Fa o bona ke goreng koloi ya mapodisi e phakilwe jaana?

Letlha: .....



A re bueng

Lebelela setshwantsho mme o bue le tsala ya gago ka ga sona.



A re kwaleng

Araba dipotso tse.

Mokgweetsi wa koloi e e botala jwa legodimo o dirile eng se se phoso?

O akanya gore rapharakano o tshwanetse go dira eng?



A re direng

Dirisa dikausu tsa bogologolo go dira dimpopo tsa matsogo. Wena le tsala ya gago le ka dirisa dimpopo tse go bontsha rabaesekelle yo o fetang roboto e khibidu. Mongwe wa lona a nne rabaesekelle mme yo mongwe a nne rapharakano.



A re tsamayeng

1. Tabogela gongwe le gongwe kwa o ratang mo tlelaseng ya gago.
  - Fa morutabana wa gago a re o eme, ema fa o leng teng.
2. Morutabana wa lona o tlaa le kgaoganya ka ditlhophpha.
  - Le ya go taboga mabelo a go neeletsana.
  - Setlhophpha se se fenyang mabelo a mantsi ke sona se fenyang.



# Batho ba bantsinyana ba ba re thusang



Bua le tsala ya gago ka ga batho botlhe  
ba mo motseng wa gaeno ba ba ka go  
thusang.



Thala mola go golaganya ditshwantsho  
tse di ka fa molemeng le dipolelo tse di  
nepagetseng ka fa mojeng.

Ke thusa batho ba ba mo laeboraring go tsaya dibuka  
kgotsa go batla tshedimosetso. Nako nngwe ke tlotlela  
bana dikgang.

Ke rata diphologolo. Ke thusa diphologolo tse di lwalang  
kgotsa tse di gobetseng.

Ke tla le makwalo a a tswang kwa posong mme ke a  
tsenya mo lebokosong la poso kwa gaeno.

Ke a go thusa fa o opelwa ke leino. Ke go bontsha ka  
moo o tshwanetseng go tlhokomela meno a gago le go a  
tshola a itekanetse ka teng.

Ke thusa bana le bagolo ba ba lwalang. Ke ba naya  
melemo le go ba tlhaba mamao go ba thusa go tokafala.

Ke netefatsa gore mebila e phepa. Beke nngwe  
le nngwe, ke tla ka toroko ya matlakala go tsaya  
matlakala kwa gaeno.



Letlha: .....




### A re direng

Thala setshwantsho  
fa sa motho yo  
o dirang tiro e o  
batlang go e dira.

O batla go dira tiro efe fa o fetsa dithuto tsa gago?

Bua gore ke goreng o batla go dira tiro e?



### E dirile kwa ntle

- Lekelela mo sengweng mme o tsamaele kwa pele o dirisa matsogo.
- Wena le tsala ya gago le dire keriibaa. Bona gore le ka tsamaya sebaka se se kanakang.
- Morutabana wa gago o tlaa tshameka mmino mongwe. O go dira gore o ikutlwé jang? O itumetse, o tlhontse kgotsa o repile fela.



Teacher:  
Sign:  
Date:

# Tiro e ntle ya mo motseng



## A re golaganyeng

Thala mola go tswa kwa mofuteng wa tiro kana mmereko ka fa molemeng go ya kwa lefokong le le golaganang le ona ka fa mojeng.

mmamabolomo
setimamolelo
ngaka
moapei
theilara
morutabana
mmamoriri
mokwadi

buka
Sekere
Dijo
Mabolomo
Melemo
Setimamolelo
Barutwana
Diaparo



## A re buiseng

Gompieno Norman o tlhotse a bereka thata. O simolotse ka go ya kwa laeboring go batla buka e e buang ka ga ka moo kherikete e tshamekiwang ka teng. O ne a kopa ralaeborari go mo thusa. Morago o ne a ya kwa posong go ya go reka ditempe. Fa a le mo tseleng ya go ya gae, o ne a tsena mo khemising khemising go tsaya melemo ya nkokoagwe. O ne a feta kwa setlhopheng sa kgwele ya dinao ya gae mme a botsa mokatisi gore motshameko o o latelang o leng. Mokatisi o ne a mmolelala gore a lebelele mo botong ya dikitsiso. Kwa bokhutlong, fa Norman a goroga kwa gae, o ne a fitlhela ntlo e tletse metsi. O ne a a tshwanelo go ya go batla radipeipi (pholambara) gonno peipi ya metsi e ne e thubegile mo phaposibotlhapeleng ya gagwe.



## A re kwaleng

Buisa dipotso tse mme o akanye gore Norman o tlao reng mo ntlheng nngwe le nngwe mme morago o e kwale.

Ke batho bafe ba bararo ba ba thusitseng Norman gompieno?

Norman o ne a reng mo go ralaeborari?

Letlha: .....

Norman o ne a reng mo go rakhemisi?

Norman o ne a reng mo go mokatisi kwa setediamong sa kgwele ya dinnao?

Norman o ne a reng mo go radipeipi?

Norman o ne a reng kwa posong?



A re direng

Lebelela ditshwantsho. Di bontsha Norman a dira ditiro tsa gagwe, mme di tlhakatlhakane. Di nomore go ya ka tatelano e e siameng.



A re direng

Fa e le sebaka sa gago, morutabana wa gago o tlaa go letla go tsaya pampitshana go tswa mo lebokosong. Lebelela lefoko le le mo pampitshaneng mme o se ka wa e bontsha ope. O tlaa bona leina la mofuta wa mmereko. Jaanong bontsha tlelase gore tiro e ke eng ka go e mumuretsa mme o sa bue sepe. Barutwana ba bangwe ba tshwanetse go batlisisa gore o ba bontsha mofuta ofe wa tiro.



A re tsamayeng

- Latlhela bolo ya thenese kwa godimo mo moweng o bo o o kapa.  
O latlhela gape, kwa godingwana, o bo o o kapa.
- O latlhela gape, kwa godingwana go feta, o bo o o kapa.
- Morutabana wa gago o tlaa go naya hupu. Baya hupu fa fatshe. Tampisa bolo mo gare ga hupu ka seatla sa gago sa moja mme o o kape ka seatla sa molema. Morago o bo o dira jalo ka mokgwa o mongwe. Dikologa hupu o ntse o tampisetsa bolo ka mo gare ga hupu. La ntsha, dira se ka letsogo le le lengwe, morago ka le lengwe. Ema ka mo gare ga hupu mme o tampise bolo ka kwa ntle ga hupu.
- Tsamaya manyokenyoke magareng ga matshwao o ntse tampisa bolo ya thenese ka nako e le nngwe.



# Lefatshe la rona, Aforikaborwa

Kgweditharo I – Beke I



A re direng

Lebelela mmepe wa Aforikaborwa.

Khorosa mmepe mo porofenseng e o tshelang mo go yona.

Jaanong batla toropo kgotsa toropokgolo ya gaeno mme o e sekeletse.





A re kwaleng

Lebelela mmepe gape mme o arabe dipotsa.

Letlhah: .....

O nna mo porofenseng efe?

Leina la lefelo le o nnang mo go lona ke lefe?

Ke diporofense dife tse di gaufi le porofense e o nnang mo go yona?

Fa batho ba diporofense tse dingwe ba etela porofense ya gaeno, ba a bo ba batla go bona eng?



A re kwaleng

Itire o kare o ya go etela diporofense tse dingwe tse pedi. Ke diporofense dife tse o batlang go di etela? Kwala selo kgotsa dilo di le pedi tse o batlang go di bona kwa porofenseng e nngwe le e nngwe.

Leina la porofense	Dilo tse o batlang go di bona

Mo Aforikaborwa go na le dipuo tsa semmuso di le lesomenngwe. Kwala maina a dipuo di le nne. Ke mang fa gare ga gago le ditsala tsa gago yo o buang dipuo tse? Kwala maina a bona fa thoko ga dipuo tse ba di buang.

	Puo ya Semmuso	Batho ba ke itseng ba e bua
1.		
2.		
3.		
4.		



50

# Folaga ya bosetšhaba

Beke /  
4



A re direng

Aforikaborwa e nnile le folaga e ntšha ka la **27 Moranang 1994**. Ke folaga ya rona ya bosetšhaba gonne ke ya lefatshe la rona. E khalare. Dirisa mebala e e mo dipalong tse di mo setshwantshong.

1 = khibidu


2 = botala jwa tlhaga

3 = serolwana

4 = tshweu

5 = botala jwa legodimo

6 = bontsho



A re bueng

Bua le tsala ya gago ka ga mafelo a o ka bonang folaga ya Aforikaborwa kwa go ona.

A go na le folaga ya Aforikaborwa kwa sekolong sa gago?

A go na le mafelo a mangwe mo setšhabeng sa gaeno kwa o ka kgonang go bona folaga teng?

A seteišene sa lona sa mapodisi se na le folaga?



A re kwaleng

O kgona go bona folaga ya bosetšhaba kwa ditiragalang dife? Kwala ditiragalo tse dingwe tse 3 kgotsa tse 4 tse folaga ya bosetšhaba e fofisiwang kwa go tsona.




### A re kwaleng

Buisa dipolelo tse. Tshwaya (✓) fa polelo e le nnete le (✗) fa polelo e fosagetse.

Letlha: .....

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Folaga e ne ya fofisiwa la ntsha ka la 27 Moranang 1994.

Go na le mebala e mebedi mo folageng.

Aforikaborwa o nnile le folaga e e tshwanang go tloga ka la 27 Moranang 1994.

O ka kgona go bona folaga kwa seteiseneng sa mapodisi.



### A re bueng

Lebelela setshwantsho. Bua le tsala ya gago ka ga gore batshameki ba kgwele ya dinao ba dira eng mo setshwantshong.



### E dirile kwa ntle

Bopang tshekeletska ka go tshwarana ka diatla.

- Patakanyang fa le emeng teng.
- Tsamaelang kwa pele dikgato d le 6.
- Tlolatlolang dikgato di le 10 go ya kwa morago.
- Tlolang makgetlo a le 6 ka leoto lengwe le lengwe.
- Tsayang digato di le 3 go ya kwa molemeng le dikgato di le 3 go ya kwa mojeng.
- Tsamaelang kwa letlhakoreng go kgabaganya maoto a lona.
- Emang!

Kitsiso ya Morutabana:  
Bontsha ditaelo mo karateng.



Teacher: \_\_\_\_\_  
 Sign: \_\_\_\_\_  
 Date: \_\_\_\_\_



A re kwaleng

# Pina ya rona ya Bosetšhaba le disimbolo tsa bosetšhaba

Re na le Pina ya Bosetšhaba e ntle. Leina la yona ke "Nkosi Sikelel' iAfrika", mme le kaya "Modimo segofatsa Aforika". Ditemana tse pedi tsa ntsha di kwadilwe ka Sezulu, Sethosa le Sesotho. Ditemana tse pedi tsa bofelo di kwadilwe ka Seaforikanse le Seesimane.



A re opeleng

Mafoko a Nkosi Sikelel' iAfrika ke a, a o kgona go a opela?  
Tlaya re leke.

	Mafoko a pina	Pina ka Seesimane
Sethosa	Nkosi sikelel' iAfrika Maluphakanyisw' uphondo lwayo,	Lord, bless Africa May her spirit rise,
Sezulu	Yizwa imithandazo yethu, Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.	Hear our prayers, Lord bless us, her children.
Sesotho	Morena boloka setjhaba sa heso, O fedise dintwa le matshwenyeho, O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso, Setjhaba sa, South Afrika, South Afrika.	Lord, we ask that our nation be protected, That all conflicts are ended. Protect us, protect our nation, our nation, South Africa, South Africa.
Seaforikanse	Uit die blou van onse hemel, uit die diepte van ons see, Oor ons ewige gebergtes waar die kranse antwoord gee,	Ringing out from our blue heavens From our deep seas breaking round Over our eternal mountain ranges Where the cliffs give answer
Seesimane	Sounds the call to come together, And united we shall stand, Let us live and strive for freedom In South Africa our land.	

Letlhah: .....



### A re kwaleng

Batho ba opela Pina ya rona ya Bosetshaba leng?  
Tsenya letshwao (✓) fa polelo e bua nnete kgotsa sekere (✗) fa e fosagets.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Batho ba opela Pina ya Bosetshaba kwa dikerekeng.

Setlhophsa sa Bafana Bafana se opela Nkosi Sikele' iAfrika pele se tshameka.

Re opela Pina ya Bosetshaba kwa sekolong.



### A re kwaleng

Fa motho a bona motseketletso wa gago (mokgwa o o kgethegileng o o kwalang leina la gago ka ona) mo lekwaland, o lemoga sentle gore lekwalo le tswa kwa go wena. **Sekano se tshwana** le tshaeno kana motseketletso wa lefatshe. Fa re bona sekano sa rona mo bukeng kgotsa mo pegelong, re a itse gore e tswa kwa pusong ya Aforikaborwa. Sekano sa rona se na le ditshwantsho tse dintsi mo go sona. Sengwe le sengwe se na le bokao jo bo kgethegileng.

Tlhawwe kana ramolongwana ka diphuka tse di phaphaletseng, e tlhokometse setshaba sa rona.

Lebolomo la porotea le bontsha bontle jwa lefatshe la rona.

Manaka a tlou a emela botlhale jwa rona

Ditsebe tsa korong di bontsha monono wa lefatshe la rona, seo se re kgontshang go jwala dijo tse di lekaneng go jewa.

Letsatsi le le tlhabang le kaya lesedi le botshelo.

Lerumo le molamu mo maemong a ikhutso, di bontsha gore go na le kagiso mo lefatsheng la rona.

Thebe, e bontsha gore re ipaakanyeditse sengwe le sengwe.

Ditshwantsho tse pedi tsa mo matlapeng tsa Masarwa, go re gakolola ka ga batho ba ntla ba ba tshetseng mo lefatsheng la rona.



### A re bueng

Bua le tsala ya gago ka ga kwa o boneng Sekano sa rona teng. A o ka kgona go bontsha tsala ya gago sekano gona jaanong?



Kwala mafelo a mangwe a 2 kgotsa 3 kwa o boneng Sekano sa rona teng.




# Disimbolo tsa rona tsa bosetšhaba

L<sub>4</sub> - Beke 2

A re buiseng

Lebelela ditshwantsho. Sengwe le sengwe sa tsona ke simbolo ya bosetšhaba ya Aforikaborwa. Simbolo e emela selo se sengwe. Disimbolo tsotlhе tse di emela Aforikaborwa.



A re kwaleng

Kwala setlhogo sa setshwantsho sengwe le sengwe sa dikai tsa bosetšhaba tse di fa tlase. Dirisa nngwe ya tse di latelang:



Ditshepe

Galajuni

Setlhare se serolwana

Tlhangwe

Kgosi Porotea



A re direng

Penta nngwe ya disimbolo tse. Tlotla ka ga mmala, phopholego le sebole.




A re kwaleng

Feleletsa dipolelo tse. Dirisa mafoko a.

Letlhah: .....



Setlhare se serolwana



kgosi porotea



rakebi



tlhapi

5



tlhano

disente di le tlhano



phologolo

Lebolomo la rona la bosetšhaba ke \_\_\_\_\_.

Setlhare sa rona sa bosetšhaba ke \_\_\_\_\_.

Tshepe ke \_\_\_\_\_ ya bosetšhaba.

Nonyane ya rona ya bosetšhaba e tlhagelela mo leding la rona la

Phologolo ya rona ya bosetšhaba e mo jeresing ya setlhophha sa \_\_\_\_\_.

Go na le dipuo di le \_\_\_\_\_ mo pineng ya rona ya bosetšhaba.


Galejunu ke \_\_\_\_\_ ya rona ya bosetšhaba.





# 53 Mekgwa e e farologaneng ya go buisana

Kgweditharo 4 - Beke 3



Lebelela setshwantsho mme o bue le tsala ya gago ka ga mekgwa yotlhе e e farologaneng ya go buisana e o e bonang mo setshwantshong.

A re bueng



A re kwaleng




Go bua ke mokgwa wa go tlhaeletsana o rotlhе re o itseng. Gape re kgona go tlhaeletsana kana go buisana ka go kwala. Nako nngwe re tlhaeletsana ntle le go dirisa puo. Lebelela ditshwantsho mo tsebeng e e latelang. Setshwantsho sengwe le sengwe se re bolelela sengwe ntle le go dirisa puo.



### A re kwaleng

Mo diphatlheng tse di ka fa tlase ga ditshwantsho, kwala gore setshwantsho sengwe le sengwe se bua ka ga eng.

Letlhah: .....



### A re direng

Lebelela dipolelo tse di mo mabokosong. Re kgona go bolelela mongwe dilo tsotlheng tse re sa bue. Refosana le tsala ya gago go bontsha ka moo re buisanang ka teng.



### A re buiseng

Fa o bua le mongwe ka mogala, o tshwanetse go gakologelwa gore ga a kgone go bona. Fa o dirisa diatla kgotsa sefatlhego sa gago, ga a kitla a bona se o se tlhagisang. Mme o ka kgona go dirisa lentswe la gago gonane o kgona go utlwa lentswe la gago. O kgona go bua ka lentswe le le itumetseng kgotsa le le tlhontseng mme o tlaa utlwa gore ke eng se o se tlhagisang.



### A re direng

Refosana le tsala ya gago go bua dipolelo tse. Bontsha maikutlo ka sefatlhego sa gago, diatla le lentswe la gago.

### Bua polelo



Ntate o ne a nkisa kwa laeboraring



Re ne ra ya kwa toropong ka thekesi



Ke tlhotse kwa gae ka Lamatlhatso



Nkoko o boela kwa gae

Go ne go le modumo o mogolo

Gompieno ke Labone

### Maikutlo

itumetse


itumetse

tenegile

tlhontse

tshogile

itumetse



Teacher:  
Sign:  
Date:

Jaanong bua dipolelo gape. Ka nako e, dirisa lentswe la gago **FELA** go bontsha maikutlo.

# Go buisana ka mokwalo le ka mantswe

Kgweditharo 4 – Beke 3



A re kwaleng

Re dirisa mokwalo mo mefuteng e e farologaneng ya tlhaeletsano. Lebelela ditshwantsho mme o kwale leibole e e nepagetseng fa tlase ga setshwantsho sengwe le sengwe. Dirisa lengwe la mafoko a a latelang.



SMS

imeile

lekwalo


fekese

posekarata




A re kwaleng

Itire o kare o mo malatsing a boikhutso mo toropong e e leng la ntsha o e etela. Kwalela tsala ya gago posekarata ka ga sengwe le sengwe se o se boneng le se o se dirileng.



Letlha: .....



### A re direng

Jaanong bereka le tsala ya gago.

- Dulang le kgomane ka mekwatla mme le dire jaaka e kete le buisana ka difounu.
- Refosanelang go bua ka ga malatsi a lona a boikhutso
- Dirisa lentswe la gago go bua ka ga maikutlo a gago.



### A re bueng


Lebelela setshwantsho mme o bue le tsala ya gago ka ga sona. Bana ba ba dirisa mantswe a bona jang? Bua ka ga mekgwa e mengwe ya go dirisa lentswe la gago go buisana kana go tlhaeletsana.



### A re tsamayeng

A re tshamekeng kherikete.

- Kgaoganang ka ditlhophpha di le pedi.
- Swetsa gore ke setlhophpha sefe se se yang go beta le gore ke setlhophpha sefe se se yang go boula le go thiba.
- A o itse melawana ya kherikete? Fa o sa itse, morutabana wa gago o tlaa go thusa.




Teacher:  
Sign:  
Date:

# Mekgwa e mengwe ya go buisana



A re direng



A o itse tsela e posekarata ya gago e tshwanetseng go e tsamaya go goroga kwa tsaleng ya gago? Buisa tlhaloso e ya dikgato tsa tsela eo. Jaanong lebelela ditshwantsho. Nomora ditshwantsho gore di golagane le dikgato mo tlhalosong.

1  
O kwala posekarata ya gago.

2  
O reka setempe mme morago o se kgomaretsa mo posekarateng ya gago.

3  
O posa posekarata ya gago mo lebokosong la poso.

4  
Bene ya poso e tsaya posekarata ya gago mme e e isa kwa kantorong ya poso.

5  
Kwa kantorong ya poso, posekarata ya gago e a tlhaolwa mme e bewa le makwalo a mangwe a a yang kwa toropong e e tshwanang le ya gago.

6  
Jaanong posekarata ya gago e tsamaya ka terena kgotsa ka sefofane e ya kwa posong e e mo toropong ele.

7  
Raposo go tswa kwa posokantorong o gorosa posokarata ya gago kwa gaabo tsala ya gago.



Letlha: .....



A re bueng

Lebelela setshwantsho mme o bue le tsala ya gago ka ga sona. O kgona go bona mofuta e mekae e e farologaneng ya go buisana kana go tlhaeletsana?



A re kwaleng

Lebelela setshwantsho gape mme o arabe dipotso tse.

Ke batho ba bakae ba ba buisang sengwe?

Ke mofuta ofe wa puiso o re ka ithabisang ka ona?

Re ka buisa eng letsatsi le letsatsi go utlwa gore go diragala eng mo nageng kgotsa mo lefatsheng la rona?

Teacher: \_\_\_\_\_  
Sign: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_

# Go buisana ka dipapatso le mmino

L - Beke 4




A re direng

Dipapatso le tsona ke mokgwa o mongwe wa tlhaeletsano. Itlhamele phousetara ya gago go bapatsa matute a maungo a mašwa. Tseneletsa tse di latelang mo phousetareng ya gago:

- Leina la matute a maungo
- Tlhawatlhwya matute a maungo
- Setshwantsho sa matute a maungo
- Tlhaloso ya matute a maungo
- Tlhaloso ya batho ba ba ka ratang matute a maungo
- Kwa batho ba ka rekang matute a maungo teng.

E bontshe ditsala tsa gago mme le tlotle ka ga mebala le dibopego tse o di dirisitseng.



Letlha: .....



### A re bueng

- Bua le tsala ya gago ka ga gore le ka baya phousetara kwa kae.
- O batla go netefatsa gore batho ba bantsi ba a e bona.



### A re direng

Mmino le ona ke mokgwa wa tlhaeletsano. Bua le tsala ya gago ka ga mefuta e e farologaneng ya dipina tse o di itseng.

- 🎵 Refosanang go opela pina e e le itumedisang.
- 🎵 Jaanong opelang pina ya go tsamaya.
- 🎵 Ke goreng e le pina e e siametseng go tsamaya?
- 🎵 O opela leng kwa sekolong?
- 🎵 Opela pina ya gago e o e ratang.
- 🎵 Bolelela tsala ya gago gore ke goreng o se rata.



### A re tsamayeng

Kgaoganang ka dithhopha di le pedi.

Le ya go taboga lebelo la go neeletsana.

Motabogi wa ntsha mo setlhopheng sengwe le sengwe o tshola beithene (mofuta wa thobane).

Fa morutabana a naya tshupetso ya go taboga, batabogi ba ntsha ba tabogela kwa setlhopheng sa batabogi ba bobedi mme ba ba neye dibeithene.

Batabogi ba bobedi ba a taboga ba bo ba naya setlhophpha sa boraro sa batabogi dibeithene.

Batabogi ba boraro ba a taboga ba bo ba naya setlhophpha sa bone sa batabogi dibeithene.


Bona ba tabogela kwa moleng wa phenyo.





5 - Beke 5

# Re buisana jang fa re sa utlwe?



A re direng

Re dirisa ditsebe tsa rona fa re buisana. Thala setshwantsho se se bontshang mongwe a reeditse. Bontsha gore o reeditse eng.



A re kwaleng


Araba dipotso tse:

A o rata go reetsa seyalemowa? Goreng?

Ke tshedimosetso efe e o kgonang go e bona go tswa mo radiong?

DJ ya seyalemowa e dira eng?

Letlha: .....



### A re direng

Itire o kare o buisa dikgang mo seyalemoweng. Dirisa lentswe la gago go dira gore bareetsi ba nne le kgatlhegelo. Dirisa mafoko a:

matlakadibe le merwalela

malatsi a boikhutso

ditsela di a tlhanasela

morutwana wa Mophato 2


kabo ya matesisi

Bafana Bafana



### A re kwaleng

Batho ba ba bogole go le gantsi ba tshwanetse go batla mekgwa e e farologaneng ya go buisana. Go fa sekao, batho ba bantsi ba ba sa kgoneng go utlwa ga ba kgone go bua. Ba dirisa matshwao a menwana go buisana le batho ba bangwe. Se re se bitsa Puo ya Matshwao kana ya Ditshupetso. Matshwao a a farologaneng a na le bokao jo bo farologaneng. Leka go bua leina la gago ka puo ya ditshupetso. Jaanong dirisa puo ya ditshupetso kana ya matshwao go dumedisa tsala ya gago.



### A re kwaleng

Itlhathlhobe mabapi le tiro e e fetileng. Buisa dipotso mme o tshwaye (✓) kgotsa o thale sekere (✗) mo lebokosong le le nepagetseng.

Itlhathlhobe	✓	✗
Go nnile bonolo go saena leina la me ka puo ya matshwao.		
Ke ne ke kgon a go tlhaloganya puo ya matshwao ya tsala ya me.		
Ke ne ke itumelela go buisana ka puo ya matshwao.		





58

L - Beke 5

Kgweditharo

# Re buisana jang fa re sa bone?



A re direng

Tswala matlho a gago mme o akanye ka ga  
dilo tse o sa kgoneng go di dira fa matlho  
a gago a tswetswe.

A o kgonia go buisa buka?

A o kgonia go kwala?

A o itse gore tsala ya gago e a nyenya?

Tsala ya gago e apere eng gompieno?

Bula matlho a gago mme o netefatse.

A o ne o le mo nneteng kgotsa nnyaya?



A re kwaleng

Batho ba ba difofu e bile ba sa bone, ba dirisa  
alefabete ya Boreile fa ba buisa le fa ba  
kwala. Alefabete ya Boreile e dirisa  
maronthorontho a o kgonang go a  
ama le go a utlwa mo pampiring  
ka menwana ya gago. Fa  
batho ba ba itseng Boreile ba  
tsamaisa menwana ya bona mo  
maronthoronthong, ba kgonia  
go buisa mafoko ka menwana  
ya bona. Alefabete ya Boreile e  
ribolotswe ke monna yo o bidiwang  
Louis Braille, yo o neng a sa kgone go  
bona.




Letlhah: .....



### A re buiseng

Lebelela alefabeto ya Boreili. Tswala matlho a gago mme o utlwalele maronthorontho ka menwana ya gago.

•	••	•••	•••	••	•••	•••	••	••
A	B	C	D	E	F	G	H	I
•••	••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
••	•••	••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
S	T	U	V	W	X	Y	Z	



### A re direng

Kwala leina la gago ka Boreile.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



### A re kwaleng

Itlhathlhebe tebang le tirwana e e fetileng. Buisa dipotso mme o tshwaye (✓)kgotsa o thale sekere (✗) mo lebokosong le le nepagetseng.

Itlhathlhebe

✓	✗

Ke ka kgona go saena leina la me ke dirisa puo ya ditshupetso.

Ke ka kgona go kwala leina la me ka Borele.



# Motshegare le bosigo

Kgweditharo 4 – Beke 6



A re bueng

Lebelela ditshwantsho tse mme o bue le tsala ya gago ka ga tsona.



A re kwaleng

Lebelela ditshwantsho. Jaanong araba dipotso tse.

Lebelela ditshwantsho gape mme o arabe dipotso tse.

Go bosigo mo setshwantshong sefe?

Bua gore ke eng o akanya jalo.

Ke efe e o e ratang thata – nako ya motshegare kgotsa nako ya bosigo? Bua gore goreng.

Re ka dirisa eng go dira lesedi fa go le lefifi.



A re bueng




Lebelela ditshwantsho mme o bue le tsala ya gago ka ga tsona. Totšhe e tlhoka eng gore e bereke? O tshwanetse go dira eng gore totšhe e tshube?

Letlha: .....



A re kwaleng

Nomora ditshwantsho tse ka tatelano e e siameng go bontsha gore Refilwe o dira eng go tloga ka nako ya dilalelo go fitlhha a ya go robala.



Jaanong tlhopha setlhogo sa setshwantsho sengwe le sengwe go tswa mo lenaneong le le mo theiboleng. Kwala palo ya setshwantsho se se nepagetseng fa thoko ga setlhogo.

O lapile mme o tlhamalalela kwa bolaong go robala.

O a tlhapa.

Refiloe le balelapa la gaabo ba rata go bua le go ja dilalelo mmogo mo maitseboeng.

Morago e nna nako ya ga Refiloe ya go ya kwa bolaong.

O tlhapa meno a gagwe.

Morago ga dilalelo botlhhe ba thusa ka go tlhatswa dijana le go phepafatsa khitšhine.



60

# Ditoro le dikeletso mo bosigong

Kgueditharo  
— Beke 6



A re direng

Itire o ka re o na le toro e e gakgamatsang. Thala setshwantsho sa toro ya gago.



A re kwaleng

Jaanong kwala dipolelo di le mmalwa ka ga toro.

Go diragetse eng?

O bone eng?

O ne wa ikutlwajang?



### A re kwaleng

Batho bangwe ba re fa o bona naledi ya motshotshonono, o tshwanetse go bua keletso ya gago. Itire o ka re o bone naledi ya motshotshonono, mme o kwale keletso ya gago.

Letlha: .....

Ke eletsa....

Ke rata go lora ka ga....





### A re direng

Penta setshwantsho sa gago o robetse.

O tlaa tlhoka:

- mofuta ofe kapa ofe wa pente
- boratšhe jwa pente
- metsi mo jekeng kgotsa mo koping go tlhatswa boratšhe jwa pente



### A re tsamayeng

Ithutafatse: Goletsa magetla a gago, dira gore matsogo a gago a lokologe, tshikinya diatla tsa gago. Dikolosetsa letsogo la gago la moja kwa pele le go go dikologa. Dira se makgetlo a le marataro. Jaanong dira jalo le ka letsogo la molema. Dikolosetsa letsogo la gago la moja kwa morago makgetlo a le marataro, dira se le ka letsogo la gago la molema. Dikolosetsa matsogo a gago a mabedi kwa pele makgetlo a marataro, morago o a dikolesetse kwa morago. Jaanong dikolosa letsogo le le lengwe kwa morago le lengwe kwa pele, ka nako e le nngwe. Dira jaana makgetlo a le marataro mme morago o fetole matsogo. Itsidifatse. Baya diatla tsa gago mo dimpeng tsa gago, hemela kwa teng, kwa tlase, mo dimpeng tsa gago, go fitlha o bona diatla tsa gago di kgaogana. Hemela kwa ntle ka iketlo le ka bonya. Dira se gane.



# Motshegare le bosigo

Kgweditharo 4 – Beke 7



A re bueng

Lebelela ditshwantsho  
mme o bue le tsala ya  
gago ka ga tsona.  
Ke batho bafe ba ba  
berekang bosigo?  
Ke batho bafe  
ba ba berekang  
motshegare?



A re kwaleng

Ke batho bafe ba ba berekang motshegare le bosigo? Tshwaya (✓) fa  
thoko ga ditshwantsho tse di nepagetseng.


Re bereka  
Bosigo le  
Motshegare.

Letlha: .....



A re bueng

Buang lo le mo setlhopheng sa lona ka ga batho botlhhe ba ba  
berekang bosigo fela.

A barutabana ba bereka bosigo fela?


A balebeledi ba bereka bosigo fela?

A o itse mongwe yo o berekang bosigo fela? O dira eng?



A re kwaleng

Kwala ka ga mofuta wa tiro e mongwe le mongwe wa batho ba ba fa  
tlase a e dirang bosigo.




# Go dira tiro e ntle bosigo



Are bueng

Lebelela ditshwantsho mme o bue le tsala ya gago ka ga tsona. Ditshwantsho tse di go tlottlela kgang efe?





### A re kwaleng

Lebelela ditshwantsho gape mme morago o arabe dipotso tse.

Letlha: .....

O akanya gore ngaka e rileng mo go mmereki wa mo moepong?

Mmerekwa moepo o dirisa eng go bona ka fa tlase ga lefatshe?

Goreng go na le balebeledi kwa bookelong?

A o itse mongwe yo o berekang bosigo? O bereka mmerekoo fe?

A go a kgonagala gore motho a bereke bosigo le motshegare otlhе?

Ke eng o akanya jalo?



### A re tsamayeng

- Palamela kwa godimo le kwa tlase ga ditepisi galesome. Ema mme o heme ka tidimalo.
- Palamela kwa godimo le kwa tlase ga ditepisi galesome gape. Bula o bo o tswala diatla tsa gago.
- Palamela kwa godimo le kwa tlase ga ditepisi galesome gapegape. Tshikinya matsogo a gago.
- Jaanong dira dikgato di le lesome tsa bofelo kwa godimo le kwa tlase. Opang diatla fa le ntse le dira se.



Teacher:  
Sign:  
Date:

63

# Diphologolo tsa bosigo


L<sub>4</sub> - Beke 8

Kgweditharo




A re bueng

Lebelela ditshwantsho mme o bue ka ga tsona. Bona gore o ka naya diphologolo di le kae maina mo go tse. A o setse o kile wa bona epe ya diphologolo tse ka bowena?



A re buiseng

Diphologolo tse dintsi di iphitlha le go robala motshegare, mme di tsamaya bosigo fela. Re di bitsa diphologolo tsa bosigo. Diphologolo dingwe tsa bosigo di tshela mo go leng mogote e bile go omile thata motshegare. Di emela gore go tsidifale, morago ga gore letsatsi le phirime, e bo e nna gona di tswang. Diphologolo dingwe tsa bosigo di iphitlhela diphologolo dingwe tse di di tsomang motshegare. Go na le diphologolo tsa bosigo tse di tsomang bosigo.



A re kwaleng

Jaanong araba dipotso tse.

Diphologolo dingwe di tsoma eng bosigo?

Ke diphogolo dife tse o di utlwileng di lela bosigo?

Letlha: .....



### A re kwaleng

Buisa dipolelo tse. Tshwaya (✓) mo lebokosong fa o akanya gore polelo e nepagetse. Thala sekere (✗) fa o akanya gore e fosagetse.

Itlhathlhobe	✓	✗
Diphologolo dingwe tsa bosigo di utlwa sentle thata.		
Diphologolo dingwe di robala motshegare go nna di tsidifetse.		
Diphologolo tse dintsi tsa bosigo di nkgelela sentle thata.		
Dinonyane ke diphologolo tsa motshegare tsotlhhe.		



### A re buiseng

Marubisi a robala motshegare mme a tswa bosigo go ya go tsoma. A na le matlho a magolo a a lebang kwa pele, fela jaaka a rona a dira. Marubisi a bona sentle mo leseding la ngwedi. Ga a kgone go bona fa go le lefififi.

Marubisi a na le manala a a popota a a bogale. A a dirisa go tshwara diphologolo tse dinnye tse a di tsomang. Diphuka tsa ona di khurumeditswa ka maofa a a boleta. Maofa a thusa merubisi go fofa ka setu gore diphologolo tse di e tsomang di se ka tsa e utlwa.



### A re kwaleng

Buisa ka ga lerubisi gape mme o arabe dipotso tse.

Lerubisi le tshwara diphologolo tse le di tsomang jang?	
A marubisi a tsoma diphologolo tse dikgolo kgotsa tse dinnye?	
Lerubisi le na le menoto ya mofuta mang?	

Teacher: \_\_\_\_\_  
Sign: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_



# Phologolo e e nna e babalesegile bosigo



A re bueng

Lebelela setshwantsho mme o bue le tsala ya gago ka ga sona. A o itse leina la phologolo e? A o setse o kile wa bona nngwe?



A re buiseng

Dinoko di robala motshegare. Bosigo di batla dijo. E dirisa menoto ya yona e e popota go epa medi le digwete go di ja. Dinoko di rata go iphitlha ka fa tlase ga mafika. Di na le dithopane (mebitlwa e o ka reng dithupa) mo mmeleng otlhe. Dithopane di tshwana le dinalete tse di bogale. Fa diphologolo tse di di tsomang di atamela, noko ka bonako e boela kwa morago mme e kolopela dithopane kwa motsoming. Dithopane di wa mo nokong gore yona e kgone go tshaba. Motsomi go le gantsi o utlwa botlhoko thata fa a tshwanetse go tebisa noko!



A re kwaleng

Jaanong araba dipotso tse.

Phologolo e e bidiwa eng?

E dira eng fa phologolo e e e tsomang e e atamela?

E tshela mo kae?

E ja eng?